

# ŠEJH HUSEIN BABA BOSNEVI

Šejh Husein baba Zukić iz Vukeljića, Živčići vodi porijeklo od šejh Husejn ef. Danijala iz Halepa, koji se naselio u Bušovači prilikom dolaska Sultan Fatiha u naše krajeve. Šejh Danijal je bio melamijski šejh; njegov sin je bio šejh Jusuf melamija; a njegov sin šejh Sinan halvetija; a njegov sin šejh Muharrem halvetija. Husein-babin otac Muharrem oženio se iz Živčića, gdje mu je i rođen sin Husein.

Šejh Husein baba je završio mekteb u Živčićima, nižu medresu u Fojnici, a dalje školovanje u Gazi Husrev begovoj medresi u Sarajevu. Obzirom da je bio izvanredan đak, obrazovanje je nastavio u Sultan Fatihovoj medresi u Istanbulu. Za to vrijeme redovno je odlazio u tekuju Muradiju na zikr. Po odobrenju uprave medrese Husein se preselio u tekuju Muradiju. Šejh hafiz Muhammed Hisarija je preuzeo dalju brigu oko njegovog studija. On mu je i dao nadimak Tavil Husein (visoki). Prenosi se da Tavil Husein nije napuštao Muradiju tekuju punih sedam godina poštujući naredbu svog šejha. U ovoj tekiji je ostao 12 godina. Šejh hafiz Muhammed el Hisari šalje Husein babu na dalje naukovanje koje je pronalazio u Konji, Bagdadu, Basri, Samarkandu, Buhari i naposljetku u Kasri Arifanu, u hazreti Pirovoj tekiji. Nakon završenog školovanja u Pirovoj tekiji kod šejh Kjazim babe dobio je izun za povratak u svoj rodni zavičaj, poslije gotovo četiri decenije. Dobio je naredbu da prvo obavi jedan zadatak u Istanbulu a onda da ide širiti tarikat u svom vatanu.

Sobom je nosio idžazetnamu visoke teolo-



*Muradija tekija u Istanbulu*

ške spreme i hilafetnamu šejha nakšibendijskog reda. U Fojnici djeluje kao muderris medrese, šejh tekije i vaiz Čaršijske džamije. Kratko iza toga povlači se u Vukeljiće gdje osniva tekuju.

Po povratku u Živčiće negdje oko 1780. godine sagradio je tekuju i počeo širiti tarikat proучavajući nakšibendijski usul i to zikri džehriju (naglas) koja, kako je rekao, odgovara naravi ljudi ovih krajeva. Šejh Husein baba je bio muršidi kjamil svih dvanaest tarikata koje je usvojio

Ehli sunnet, tj. da su u duhu šerijatskog učenja. Kasnije su se po njegovoj uputi osnovale tekije u Fojnici, Oglavku, Visokom i dr.

Širi društveni značaj Husein babine tekije i njegov lični prestiž potakli su turske vlasti da već 1785. godine ovoj tekiji odobre stalnu dotaciju u tromjesečnom iznosu od 300 groša godišnje. Ova dotacija zabilježena je u fojničkom sidžilu od 1790. godine, kao i u sidžilu sarajevskog kadije od 1791. godine.

Vođa i učitelj nakšibendija, šejh Husein baba Zukić El-Bosnevi vratio se svom Gospodaru 1214. hidžretske, odnosno 1799. godine Miladi. Nad njegovim mezarom Sirri baba je izgradio turbe. Kronogram o smrti Husein babe napisao je kasnije sin Sirri babe, šejh Abdušekur Šakir 1877. godine. Ovaj kronogram uokviren kao levha, nalazi se i danas u Huse-

in babinom turbetu, a glasi:

*Šejh Husein je vladar carstva tajanstvenosti (ilmi ledun),*

*Vojnik Božije dobrote i manevijska tvrđava, šejh Husein.*

*On je odraz svjetla Božijeg i odabranozrno bisera,*

*Poznavalac Božijih tajni i ujedno riznica, šejh Husein.*

*On je oslonac nasljedstva tajni Istinitog.*

*I nasljednik prijestolja bogougodnika, okrunjeni šejh Husein.*

*Predvodnik nakšibendija, šejh Husein*

*Na vratima sreće (Istanbulu) u tekiji Mu-*

*la Murata, drugog pira nakšibendija,*

*Bijaše odabrani sluga šejh Husein.*

*U kojoj tekiji bijaše tada šejh Hisari Ha-*

*džegan*



Šejh Husein babino turbe u Vukeljićima

# *velikani tarikata*

*Šejb Muhammed, koji odgajaše šejb Huseina.  
Visoka ličnost u pročelju skupine odabranib bogougodnika,*

*Ličnost čista roda i poroda šejb Husein  
Bosnevi (Bošnjak),*

*Carigrad, Konju, Bagdad, Bubaru, Sa-  
markand posjetivši,*

*Bio je četrdeset godina svjetski putnik  
šejb Husein.*

*U rodnom kraju počeo je kao pročelnik i  
otvorio vrata (tekiju),*

*A bijaše odabrani dragulj Pir šejb Husein.*

*Sa izvora njegove dobrote dobio je sa  
kewsera napitak šejb Sirrija,*

*Poput Hidra našao je izvor života pročel-  
nik šejb Husein,*

*Svom dubovnom djedu dodi reče Šakiru.*

*Potpuni kronogram preseljenja šejba Hu-  
seina je u riječima:*

*Džamiun mugni.*

*Godina 1214. (1799.1800.)*

Tarih na nišanu šejha Huseina isklesan je sa dvije strane običnim krupnim neshom. Sa jedne strane je isklesano:

*"On (Bog) je vječni tvorac. Umrli potre-  
ban Allahove milosti, šejb nakšibendija Hu-  
sein.",*

a sa druge:

*"O (Bože) koji si utočište svih tajni, spasi  
nas onoga čega se plašimo. Fatiba. Godina  
1214. (1799./80.)*

## **Tekija u Vukeljićima**

Selo Vukeljići i džemat Živčići poznati su već odavno po svojoj tekiji nakšibendijskog reda. Selo i džemat spadaju u skupinu sela koju turski popisni defter od 1604. godine naziva zajedničkim imenom Pridol. Tursko osvajanje zateklo je ovdje pripadnike bosanske crkve, relativno sklone islamizaciji. Tekija u



*Tekija u Vukeljićima-Živčićima*

Vukeljićima (Hukeljićima) osnovana je 1780. godine. Tako je zabilježeno na spolnjem zidu ove zgrade. U ovom natpisu stoji da je tekiju osnovao vođa i učitelj nakšibendija šejh Husein Zukić Bosnevi, hidžretske 1195. odnosno 1780./1781. kalendarske godine.

### Događaj iz Istanbula

Šejh tekije hazreti Pira u Kasri Arifanu, gdje se Husein baba nalazio na naukovaju, Kazim baba pozvao je jednog dana Tavil Huseina i rekao mu: *"Tavil Huseine! Završio si svoje školovanje, tvoj je zadatak da djeluješ tamo preko Crnog mora. Spremi se odmah i oputuj u Istanbul do svoje tekije Muradije. Tamo imaš obaviti jedan zadatak i odmah kreni u svoj vilajet da širiš tarikat!"*

Kada je došao u Istanbul, u Muradiji tekiji je zatekao veliku žalost. Bio je preselio njegov šejh, hafiz ef. Muhammed El-Hisari. U amanet je ostavio da njegovo tijelo ne prihvaca niko dok ne dođe Tavil Husein. Njegovi muridi nisu znali ko je Tavil Husein, pa su pustili tela da razglasiti da se traži Tavil Husein i da se javi u tekiju. Kad se pojavio u tekiji visok čovjek i rekao da je Tavil Husein nastalo je olašanje u žalosti.

Opremio je svog šejha i klanjao mu dženazu. Zadržao se tu jedno vrijeme dok su se tevhidi proučili a onda je krenuo put svog vatana.

### Nasljednik šejh Husein babe

U Fojnici je živio kadija Mehmed Balta-zade sa svojom ženom. Jednog jutra, kad su usiali kadinica reče svom mužu da je usnila jednu lijepu ruju: *"Dode mi visok šejb, pa mi reče, 'Rodićeš muško dijete i nadij mu ime Abdurrahman.'* " Kadija pogleda u svoju ženu pa reče: *"Pa i ja sam to isto usnio."* Vrlo brzo iza te ruje kadinica je rodila sina kojem su dali ime Abdurrahman. Kada je djetetu bilo šest godina, došao je šejh Husein baba u Fojnicu. Jednog jutra zakucao je na vrata kadijine ku-



Kronogram o smrti šejh Husein babe Zukića u turbetu



Levha u turbetu

# velikani tarikata

će. Kadija reče malom Abdurrahmanu da vidi ko kuća na vratima, a mali Abdurrahman je otrčao da otvori vrata. Kad je ugledao visokog šejha, brzo se vratio oču i rekao: "Eno onog šejba što je meni ime nadio." Evlijanska merteba od zemlje je do neba! Kada je trebalo da svoja znanja i iskustva prenese na mlađe, šejh Husein baba je odabrao mladog Abdurahmana, koji tako postaje poseban učenik Husein baba 1790. U ovom mladiću Husein baba je otkrio talenat rođenog sufije, pa mu je dao i počasno sufisko ime Sirri, što znači sposoban da upoznaje tajne života i svijeta. Nekoliko godina kasnije, u uslovima kada je Husein baba stekao i svog prirodnog nasljednika, Abdurrahman Sirri po nalogu svog šejha odlazi na Oglavak gdje osniva teku.

دوزن حکمکه غم غم ادلور	ادلسندو طم طم ادلور
شاه آحمد امام ادلور	ظلپور را پیش خواه ادلور
عیانه علی ایمهم موسی	ایبراهیم عباس خالد موسی
طم طمه بر احمد ادلور	کتا بس عشا نادری با صمه
هاطر ادلور لر وا فره	خس بولند رس کافره
خرنکسته ام ام ام ادلور	مشقز بکسر سافره
باده با شه گله غمه	گوچنور جعلیس طم طمه
امام مجھی شام ادلور	بده خیرت دوش رعجه
اچار گلیز ریشنده	طم طم هیفقار بیرون زانه
هر رولر تیمار ادلور	چهاره اوینار بیزنده
محمد مدینزه بیلور	آحمدیم مکرمه کلور
طوفانه نفع ده بر نام ادلور	بر آر رومه قطب ادلور
که ترکمه سوره هیچ غم	صقره یار ادلور طم طم
تمام ادلور تمام ادلور	الشده دولتی بوردم
اسکی سرکه هیب فاسه ادلور	آتشی دولت بخداش اتلور
اسدده بر کدهم ادلور	بع عجائب صواش ادلور
ها تقدیه ادلور اشانت	یخی رده روز دلور دللت
آحمده چوده ایلام ادلور	یدی بیطلیجه خالقار بدمعت
غایت قوی رور رهه	طم طم اوغلی چینقار تخته
آلی قرال غدوه ادلور	باده بوندا کی ارلا ره بخته
عمیم عده سز بیه ادلور	آلی دولت هب بر ادلور
بار آشلهه حرم ادلور	کاخه مسوکتکیم ادلور
حقی ذکر این تداش اینمه	أی بورسته دی سرفاش اینمه
بلک چوده گونه ل ایام ادلور	او زونه اسپر فراشی اینمه

Istihradžat na osmanlijskom, prijepis Baha Doğramaci

## ISTIHRADŽAT ŠEHJ HUSEIN BABE BOSNEVI

Na početku bit će Tam Tam  
 Poslije se okrenu, postat će Gam Gam  
 Kad se pojave jedanaestorica  
 Imam će šah Ahmed biti  
 Ibrahim, Abbas, Halid, Musa,  
 Abdullah, s 'Allijem i Isa  
 Bez knjige Osmanlije ne gazi  
 Tam Tam će o ovome biti obaviješten  
 Kafiru uputi vijest  
 Da se dobro spremi  
 Moskva će sličiti na musafira  
 Frankistan će Em Em biti  
 Ožalošćeni će svi biti prema Tam Tamu  
 Pogledaj kakva će sudbina doći  
 Nama je da se potrudimo prema Adžemu  
 Mahalski imam će šah biti  
 S puta će skrenuti Tam Tam  
 Jezična će doći obavijest  
 Dunjaluk će s mjesta poigrati  
 Sve vrste gledanja će biti  
 Iz Mekke će Ahmed doći  
 U Medini će se Muhammed naći  
 Jedan vojnik na Rumu će Kutub biti  
 Od potopa Nuhova će jedna veličina biti  
 Moskva će Tam Tamu prijatelj postati  
 Niko nek' ne poteže korak (gam)  
 Uzeli smo ovu državu u ovaj gutljaj  
 Tamam će bit, Tama će bit  
 Šest naroda će pomireno bit  
 Stare tajne će se otkrit  
 Jedan će čudan rat bit  
 A islamu će jedna oporuka bit  
 Ponovno će se država uspostaviti  
 Doći će vijest od Hatifa  
 Za sedam godina novotarija će se dići  
 A Ahmedu će mnogo otkriti  
 Na prijestolje će doći sin Tam Tame  
 Bit će dostojan svojih riječi  
 Pogledaj te njegove sudsbine  
 Šest kraljeva će mu rob biti  
 Šest država će sve jedno biti  
 A nad svima će Adžem poglavar biti  
 Moskovski kafir će ponižen biti  
 Carstvo će haram biti  
 O Bosnevi svoju tajnu ne otkrivaj  
 Spominji Hakka i ne uznemiravaj se  
 Ne budi lijen  
 Mnogo će još lijepih dana biti.

Izravni prijevod Istihradžata na bosanski Č.H.



Levha u šejh Husein babinom turbetu, Ja hz. Muhammed Behauddin Nakšibendi

### Zikr u nakšibendijskim tekijama

U svim tekijama koje je pokrenuo šejh Husein baba obavlja se zikr nakšibendijskog usula, onako kako ga je on, r.š., uspostavio. Interesantno je napomenuti da tekst El-evradu-l-fethijje koji danas praktikuju nakšibendije u Ada Pazaru potpuno odgovara tekstu koji se uči u našim tekijama. Ponegdje se uči džematile naglas uz ramazan na sehuru, a u tekiji Mesudija u Kaćunima uči se uoči petka i uči ponedeljka prije obavljanja kelime-i tevhida. Zikr se počinje učenjem Fatihe. Iza toga se sjedeći u halki naglas uči i istigfar tevba, zatim suretu-l-inširah (elem-nešrake), su-ret-l-ihlas, uobičajeni salavati i zike-tekstovi, da bi se potom pod vodstvom šejha naglas izgovarale riječi: La ilah ilallah, Allah-Allah, Hu-Hu. U proširenom zikru šejh prema svom nahodenju dodaje i još neka od esmaul hu-sna kao Hakk-Hakk, Hajj-Hajj, Kajjum-Kaj-jum i sl. Zikr se završava učenjem Kur‘ani Kerima i dove. Kroz učenje El-evradu-l-fethijje

može se najbolje upoznati sadržaj nakšiben-diskog tarikata.

### Pisana djela

Original pisanog djela Istihradžat od šejh Husein babe Bosnevi se i danas čuva, kao i Ki-šna dova. Istihradžat govori o šejhovoj veličini i duhovnoj spoznaji i sadrži skrivene tajne u riječima.

Prof. dr Ćazim Hadžimejlić

Korištena literatura:

Tekije u fojničkom kraju, Halid Buljina

Glasnik Islamske zajednice, 1941. god.

Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine,

Mehmed Mujezinović, Knjiga II

Zaljubljenik u Allaha, dž.š., šejh hadži Omer ef. Bukurević  
Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama, Džemal Čehajić

Prevod zikr-dova, Islamska zajednica 1985.

Kopija originala Istihradžat, šejh Husein baba Bosnevi

Razni spisi iz arhiva porodice i usmenih predaja